

LOU BRUSC

JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vènde pertout. Dépauitâri majourau pèr Marsiho: H. BLANCARD, 6, carriero dei Recoulèto, 6.

Abounamen :
2 fr. e miè pèr an pèr touto la França.
Fouero França, lou port en subre, ço
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèu
èstre manda afranqui à l'Empremarié
Prouvèncalo, 15, carriero d'ou Grand-
Relògi, à-z-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.
Leis article noun inseri saran pas
rendu.

TAULETO

- PASSO-TÈMS.** — Lou fin laire. — *Un Bastidan.*
POUSSIO. — Li Baus - *E. B.* — Piéu-Piéu - *E. Souveau.* — Champiounet - *M. Bourrelly.* —
La font d'Arre - *Abat C. Malignon.*
REMEMBRANÇO. — D'ou 5 au 18 de Setembre. —
L. A. Gardaire.
CRONICO. — Un *Aigo-fortisto* — La misèri
Lei près de l'Escolo de Dessin.
ISTORI — Lou Tambour - *J. - B. G.*
FURIETOUN. — Pèire de Prouvènço e la bello Ma-
galouno.

PASSO-TÈMS

LOU FIN LAIRE

Afor Tistoun li passo un liame souto lei basté,
lei pendoulo au caraman, embournié lei cascavèu
em 'un tap de paio, destaco lei chivau e, lei fèn
sourtí de l'estable, lei meno à soun oustau.

A la primo aubo, lou mèstre vèn vèire ço que
se passo au moumen que lei varlet d'estable sor-
tièn de soun enébriaduro

— Avès bèn garda, au ens ?

— Bèn segu, moussu, regardas : avèn pas
branda de dessus nouesteis basté, I. i... Br.. Ja..

Mai, pecaire, avièn bello faire, bello dire, li
fougùè pas longtèms pèr vèire que lou moussu
èro ista redreissa.

Tistoun arribo.

— Bèn, moussu, se voulès vouestei chivau, avès
qu'à lei manda querre, soun à moun oustau.

— Brave, moun ami ; siès l'ome que cercàvi.
Te siès tira de la proumiero esprovo emé lei
braio neto. Veguèn la segoundo. De vèspre ven-
dras mai e me tiraras d'ou four uno fournado de
pichot pastissoun, e acò sènso que degun te
vegue. E te proumeti que lou four sara bèn
garda.

— Acò sufis.

V

De vèspre, lou moussu fa mai bèn garda lou
four.

Tistoun arribo mai, agouloupa dins sa pihan-
dro, e demando pèr carita que lou laisson un
pau caufa davans lou four.

Li v'acordon e li fan plus cas à-n-tu. Emé
sa boutiheto encuco mai lou pastissèti. Tiro
toutei lei pastissoun d'ou four, n'en goudiflo bèn
quaqueis un pèr vèire se soun de soun goust,
e empouerto lei soubro.

Lou matin lou mèstre vèn mai vèire, atrobo
soun marmitoun que se desparpelavo.

— Anen, es ansin qu'as garda ? juegui que
moun fin voulur es mai vengu me rousti mei
pastissoun.

— Agués pas cregnènço d'acò, moussu, ai pas
branda d'eicito. Ai, fau tout dire, un pau peneca,
belèu se saran un pau brula.

Duerbon lou four e trobon plus que de bouso
de buou e de peto de chivau que T.stoun avié
mes en remplaçamen dei pastissoun.